T		James . Ja				NES ME SHARE A PERSON A		ONSERVATI	1	71	
		75	1	+			Santa	Fe, New Mexico) [*] *	IMISSION	ALESSES.
	<u> </u>		.	- -				_ 		12	.In
									t		
	1) }	-				WE	LL RECORD	8 19		
				-			ન્દ્ર કેટલ				
				-	. <u>.</u>	ு ப் தாற இடை	1976 Dem 1976 Dem			•	
						لى الله : ويا	್ರಾಂಗ್ ನಿರ್ವಾಸ್ ಬಾಗ್ ನಿರ್ವಾಸ್ ಸ	i i canto Fo	New Mexico,	or its prop	er
	-			-	agent	not more than	twenty days	safter completion the Commission.	Indicate qu		
					in the by foll	lowing it with	(?). C. SUBM	IT IN TRIPLICA	TE.	19. mai 1	
AF LOCATE	REA 640 E WELL	CORR	IS ECTLY		1. * ! *	1. 1. 1 <u>. 1</u> . 1. 1.			:		
6	e 041	Cer	sorat	dinin ()	-	wivenia:			Orcutt		
		Com	any or	Operato	r sit	nbogia at	2411	of Sec5	Lease	_ Т	218
					No	<u>aliadi d</u>	e r re-	01 Sec		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	County.
	61	_, N.	М. Р.	IVI.,	unio	<u>in Ann</u> Thirte pi	Field,	<u> </u>	Con	ter of L	
11 is		feet s	outh o	f the N	orth line	and <u>ricut</u>	<u>fent</u> wes	st of the East li	ne of	<u></u>	
State lan						🚺 ti ba lav	Assignmen	t No	•		
					<u> </u>	<u>1 - 199 - 1</u>	razziak	, Address		<u></u>	<u>.</u>
patented					511		is e≡td	, Address			
	-			^		93 Of Penna	Jyanis	A daress	Tulsa	Oklahon	A
e Lesse	e is_C	nilf	011	COLDOI		Of Penne	oatu	, Autress	March	10th,	_1956
		1									
illing co	mmenc	ed	ebru	ATY I	93		- Drilling	was completed			
illing co	mmenc	ed _ contr	actor_	Spark				was completed	ulsa, Ok		
ime or o	Irnning	conti	actor		oti	eran		was completed	ulsa, Ok		
evation	above s	ea lev	el at te	op of ca	sing		feet	was completed	-		
evation	above s	ea lev	el at te	op of ca	sing	al mill	feet 	1	-		
evation	above s	ea lev	el at te	op of ca	atising	al mil	feet	t ES		19	
evation and of the inform	above s nation (ea lev given	el at to	op of ca be kept (to_	eti sing confidenti 585	sur al anti! OIL SAND	s or zoni s or zoni s or zoni . No. 4, fr	1 ES com	t(19	
evation evation ne inform 0. 1, from	above s nation ; m	ea lev given	el at to	op of ca be kept (to	eti sing confidenti 809	aliantii oil sand	S OR ZONI - No. 4, fr - No. 5, fr	? ES com	t(19	
evation evation ne inform 0. 1, from	above s nation ; m	ea lev given	el at to	op of ca be kept (to	eti sing confidenti 809	aliantii oil sand	S OR ZONI - No. 4, fr - No. 5, fr	? ES com	t(19	
evation evation ne inform 0. 1, from	above s nation ; m	ea lev given	el at to	op of ca be kept (to	et sing confidenti 881	oil sand	S OR ZONI - No. 4, fr - No. 5, fr - No. 6, fr	?	t(19	
me of c evation = ne inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from	above s nation : m m	ea lev given	el at to	op of ca be kept o to to	ejj sing confidenti 809	alantil oil sand	S OR ZONI - No. 4, fr - No. 5, fr - No. 6, fr WATER S	?	t(19	
me of c evation = ne inform 0. 1, from 0. 2, from 0. 3, from	above s nation m m m ata on	ea lev given 8700	el at to is to b	op of ca be kept o to to to er inflow	ej sing confidenti 801 	al antil OIL SAND	S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water	ES com com com SANDS rose in hole.	to	19 0	
me of o evation he inform b. 1, from b. 2, from b. 3, from helude d	above s nation ; m m ata on	ea lev given 8700 rate c	el at to is to b	op of ca be kept of totototo er inflow	et sing confidenti 805 	alanti! OIL SAND	S OR ZONI - No. 4, fr - No. 5, fr - No. 6, fr WATER S - hich water	ES fom fom fom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom femom	t(19	
me of c evation he inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from heclude d o. 1, fr	above s nation (m m ata on om	ea lev given 8700 rate c	el at to is to b of wate	op of ca be kept o to to er inflow	et sing confidenti 801 	al antil OIL SAND	S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water	ES com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com com cose in hole. com fee	to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to _to	19	
ame of d evation he inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from aclude d fo. 1, fr	above s nation (m m ata on om oom	ea lev given 8700 rate c	el at to is to b of wate	op of ca be kept o totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototottotottottot_totot_tto_to_	eta sing confidenti 801 	al antil OIL SAND A IPORTANT vation to w toto	S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water	?	to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to _to	19	
ame of d evation he inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from aclude d fo. 1, fr	above s nation (m m ata on om oom	ea lev given 8700 rate c	el at to is to b of wate	op of ca be kept o totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototottotottottot_totot_tto_to_	eta sing confidenti 801 	al antil OIL SAND A IPORTANT vation to w toto	S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water	?	to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to _to	19	
ame of d evation he inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from aclude d fo. 1, fr	above s nation (m m ata on om oom	ea lev given 8700 rate c	el at to is to b of wate	op of ca be kept o totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototottotottottot_totot_tto_to_	eta sing confidenti 801 	al antil OIL SAND	S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water	************************************	to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to _to	19	
ame of d evation he inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from aclude d fo. 1, fr	above s nation (m m ata on om oom	ea lev given 8700 rate c	el at to is to b of wate	op of ca be kept o totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototottotottottot_totot_tto_to_	eta sing confidenti 801 	al antil OIL SAND	s or ZONI s or ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water	ES fom fom femfe femfe femfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfe	to	19	
evation le inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from neclude d fo. 1, fr fo. 2, fr fo. 2, fr fo. 2, fr	above s nation (m m ata on om oom	a lev given 8700 rate (el at to is to b	op of ca be kept o totototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototottotottottot_totot_tto_to_	eta sing confidenti 801 	al antil OIL SAND	s or ZONI s or ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water	************************************	to	19	
evation le inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from aclude d fo. 1, fr fo. 2, fr fo. 2, fr fo. 2, fr fo. 4, fr	above s nation f mmmmmmm	rate C	el at to is to b	op of ca be kept of tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototobtoto	et sing et sin	aliantii oil SAND A iPORTANT vation to w to to to CASIN AMOUNT	S OR ZONI S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water G RECORD	ES fom fom femfe femfe femfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfe	to	19	
ame of 6 levation allevation allevation o. 1, from o. 2, from anclude d fo. 1, from anclude d fo. 2, from anclude d fo. 4, from anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anclude anc	above s nation (m	rate o	el at to is to b	op of ca be kept of tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtdtd_dt_dt	eJ sing confidenti 801 IN w and ele	AMOUNT	s or zoni s or zoni No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water	ES fom fom femfe femfe femfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfe	to	19	
ame of 6 levation and inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from aclude d fo. 1, fr fo. 2, fr fo. 2, fr fo. 2, fr fo. 4, fr size 10-5/4 7-5/8	above s nation f mmmmmmm	rate o	of wate	er inflov	et sing confidentii wand ele MAKE Lapu. Lapu.	AMOUNT 2571 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011	S OR ZONI S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water G RECORD	ES fom fom femfe femfe femfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemffemfe	to	19	
ame of 6 evation he inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from hectude d fo. 1, from fo. 2, from fo. 2, from fo. 2, from fo. 2, from fo. 2, from fo. 4, from size	above s nation f mmmmmmm	rate of ot all	of wate	op of ca be kept of tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototobtoto	eJ sing confidenti 801 IN w and ele	AMOUNT	S OR ZONI S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water G RECORD	ES fom fom femfe femfe femfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemffemfe	to	19	
ame of 6 evation he inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from naclude d fo. 1, fr fo. 2, fr fo. 2, fr fo. 2, fr fo. 4, fr size 10-5/4 7-5/8	above s nation f mmmmmmm	rate of ot all	of wate	er inflov	et sing confidentii wand ele MAKE Lapu. Lapu.	AMOUNT 2571 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011 21.2011	S OR ZONI S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water G RECORD	ES fom fom femfe femfe femfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemfemffemfe	to	19	
ame of 6 evation ne inform o. 1, from o. 2, from o. 3, from nelude d fo. 1, fr fo. 2, fr fo. 2, fr fo. 2, fr fo. 4, fr size 10-5/4 7-5/8	above s nation f mmmmmmm	rate of ot all	of wate	er inflov	et sing confidentii wand ele MAKE Lapu. Lapu.	AMOUNT 2571 21 antil OIL SAND 24 1PORTANT vation to w to to CASING AMOUNT 2571 12081 57221	S OR ZONI S OR ZONI No. 4, fr No. 5, fr No. 6, fr WATER S hich water G RECORD	ES Com	to	19	

MUDDING AMOUNT OF MUD USED NO. SACKS OF CEMENT SIZE OF HOLE CASING MUD GRAVITY METHOD USED WHERESET Halliburton 2571 12081 250 15-5/4 10-5/4 9-7/8 7-5/8 2 525 37221 **50**0 6-5/4 5-1/2

> PLUGS AND ADAPTERS _____Length_____Depth Set_____

÷

..

Adapters-Material_____

RECORD OF SHOOTING OR CHEMICAL TREATMENT

drill_stom		DECODD OF				
drill_stam		DECODE OF				
drill_stom		EC 1612 C 1915 C 19 C 1915	DRILL-STEM A	ND SPECIAL	LTESTS	
	or other spec	ial tests or deviation	surveys were n	nade, submit	report on separate	sheet and attach here
			TOOLS US	ED		
terr tool:	a wore used f	romfeet	t to 5894	feet, and f	rom	feet tofeet
Mary toon	wore used f	rom 🖛feet	to	feet, and f	rom	feet tof
ble tools,	were used i		PRODUCT			
				10.3		
it to produ	ucing Ka	rch 10th, 1956	, 19			
he product	tion of the first	t 24 hours was	6 475 bar	rels of fluid o	f which	_% was oil;
nulsion;	%	water; and	% sediment.	. Gravity, B	e	
gas well,	cu. ft. per 24	hours 2,800,00	O Gal	lons gasoline	per 1,000 cu. ft. o	of gas
		sq. in				
•			EMPLOYI	EES		
	1	•	Driller			, Dri
						, Dri
			ION RECORD	ON OTHER	SIDE	
h her an	woon or affirm	r ormation that the information	n given herewit	th is a comp	lete and correct r	ecord of the well and
vork done	on it so far as	can be determined from	om available rec	eords.		
		-		Tulsa, O	hilahoma	April 2nd, 19
Subscribed	and sworn to	before me this				
lay of		lpr11	_, 19 _56 _	Name		
	1 hours	T. Vin		1 0510000	igneral Super:	
	,,	Notary 1	Public.	Representing	Gulf 011 Com	pany or Operator
	ission expires_	Lymaich H		Address	Lulsa, Oklaho	

DUPI ICATE

FROM	TO	THICKNESS IN FEET	FORMATION
	х		
đi	180'		Sand
	28 0 657	The Albert	13Bhale
	919		Red Bed
	1046		Red Bed and Shells Red Book
	1126		Red Bed and shells
- 1. C	1250		Anhydrite
1	1255		Sand
	1270 1960		Salt
	2117 Ján	Statistics	Pals and Anhydrite
	2214		Anhydrite shalls and sait house of the
- 1 6 4.	2355	5.0 	Salt and shells
	2491	i de la	Salt and "nhydrite
tot LL	2560		Call and shells
	2636	•	wime petash
	2669		Anvirite and netech
	2726		Line and potash Anhydrite and li
	2749		Line and Anhydreita
<u>д</u> .	2857		Anhydrite Anhydrite Mydrite and Lime Chaster - Mit Mission - Antonia
	2961 -	-	They drive and lime the second states
	5026		Line Anhydrite and line
	31:0 51.59 (,	Sec. 1	
	51.61		Line and anhydrite
	5700 5894		Lime and anhydrite Lime
	0024		Upper Sand Andres
			∿ే≎ ే
ł			
	•••••		
		. Î	
ľ			
ĺ			
		-	
		ł	
1			
• • <u> </u> •			• *
••••	1	4	
• • •			
• • •			
			accontractions ∰ 800 130 10 600 - 1000 - 1000 # 800 10 600 - 1000
			and and the second s

• steficiae , · ·

and a second second

ener 12 per energia de la companya de la